

Плeвљa, 27.04.2026 годe

CRNA GORA
NOTAR
DANKO BJEKOVIĆ
Pljevlja, ulica Boška Buhe bb.

ИЗВОРНИК

ОТСТАВА
ИЗВОРНИК

Dana 21.04.2026. godine (dvadeset prvog aprila dvije hiljade dvadeset šeste) u 11.30h (jedanaest časova i trideset minuta), preda mnom, dolje potpisanim notarom Dankom Bjekovićem, sa službenim sjedištem u Pljevljima, ulica Boška Buhe bb., sa zahtjevom, da na osnovu njihovih izjava volje, sačinim notarski zapis ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci, istovremeno su pristupila sledeća lica:-----

1. OPŠTINA PLJEVLJA, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Kralja Petra I broj 48, PIB 02019868 (nula dva nula jedan devet osam šest osam) (u daljem tekstu, Prodavac), koju zastupa VD Direktora Direkcije za imovinu gospođa Zlatanić Samira, rođen dana _____ (_____)
državljanin
Crne Gore, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj _____ od PJ Pljevlja, dana 16.03.2021.godine (šesnaestog marta dvije hiljade dvadeset prve), sa rokom važenja deset godina, po sopstvenom kazivanju _____ sa prebivalištem u Pljevljima, _____
zanimanju d.pl.pravnika, udata, (u daljem tekstu, Zastupnik prodavca);-----

2. Gospodin Danilović Rádmilo, _____, _____, državljanin Crne Gore, _____, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj _____ od PJ Pljevlja dana 30.09.2022. godine (tridesetog septembra dvije hiljade dvadeset druge) sa rokom važenja deset godina, a po sopstvenoj izjavi rođen u Pljevljima, _____ sa adresom i mjestom prebivališta u _____ - Pljevlja, po zanimanju penzioner, oženjen, (u daljem tekstu, Kupac);-----

PRETHODNE NAPOMENE:-----

Ovlašćenje za zastupanje Prodavca ovaj notar je utvrdio uvidom u Statut opštine Pljevlja, zatim i u Rješenje o imenovanju Broj UPI-01-100/25-1169/2 od 27.02.2026.godine (dvadeset sedmog februara dvije hiljade dvadeset šeste) donijetog od strane Predsjednika opštine Pljevlja, iz čega sam utvrdio da je Zlatanić Samira ovlašćena za zastupanje prodavca. Naprijed navedena dokumentacija je u cjelosti pročitana strankama i ista se nalazi u arhivi ovog notara.-----

Stranke su notar u dostavile sledeću dokumentaciju:-----

1. Izvod lista nepokretnosti 1166 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja izdate na dan 21.01.2026.godine-----
2. Izvod iz DUP-a "Dolovi IV" sa kopijom plana.-----
3. Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 11-421/25-203/10 od 18.03.2026.g (osamnaestog marta dvije hiljade dvadeset šeste).-----
4. Procjena zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 04.03.2026.g (

D. R

82

četvrtog marta dvije hiljade dvadeset šeste).
 5. Rješenje Notarske komore Crne Gore broj NKCG-PV.10/2026.
 6. Lične karte stranaka

Navedena dokumentacija se u originalu i/ili ovjerenom prepisu prilaže uz ovaj izvornik.

Nakon što sam ustanovio, da se nepokretnost, koje je predmet Ugovora o kuporodaji, nalazi na mom službenom području, uvjerio se u pravu volju stranaka; objasnio im pravne domete i posljedice namjeranih izjava volja, stranke su izjavile sledeći:

UGOVOR O PRODAJI SA ELEMENTIMA UGOVORA O HIPOTECI

I PREDMET PRODAJE

Uvidom u Izvod lista nepokretnosti 1166 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja izdate na dan 21.01.2026.godine, koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je pročitao i koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u:
 "A" listu predmetnog lista nepokretnosti nepokretnost označena kao katastarska parcela 5404/2 ul.S.Kovačevića dvorište površine 155m², broj zgrade 1. porodična stambena zgrada površine 84m², katastarska parcela 5404/15 ul. S.Kovačevića dvorište u površini 18m².
 "B" listu predmetnog lista nepokretnosti upisana je Crna Gora osnov prava svojina 1/1, raspolaganje 1/1 Opština Pljevlja.
 "G" listu predmetnog lista nepokretnosti na predmetnim nepokretnostima nema tereta i ograničenja.

Notar je stranke podučio mogućnosti da neposredno prije sačinjavanja ovog zapisa, notar izvrši neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti; objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slučaju suprotnog postupanja, a naročito na mogućnost da je u međuvremenu, od vremena izdavanja predmetnih prepisa iz lista nepokretnosti, došlo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne nepokretnost, kao i na mogućnost nesaglasnosti predocenog prepisa iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traže neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne posljedice i rizike u vezi s tim.

II PRODAJA


Prodavac se obavezuje prenijeti na kupca pravo svojine od 1/1 dijela na nepokretnosti iz lista nepokretnosti 1166 KO Pljevlja, a bliže opisanim u tački I ovog ugovora i predati ga, a Kupac se obavezuju Prodavcu isplatiti kupoprodajnu cijenu iz tačke III ovog ugovora.

Predmetna prodaja se sprovodi radi legalizacije bespravnog objekta građevinsko zemljište koje čini urbanističku parcelu br.10.2 u okviru DUP-a "Dolovi IV" (ukupna površina UP 257m²), a u skladu sa Zakonom.

Stranke daju na uvid Izvod iz DUP-a "Dolovi IV" sa kopijom plana i Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 11-421/25-203/10 od 18.03.2026.g (osamnaestog marta dvije hiljade dvadeset

D, R

82



česte), koje je pročitano strankama i priloženo uz izvornik, a iz koga je utvrđeno da se prodaja aprovođi radi legalizacije bespravnog objekta.

III CIJENA

Cijena nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora iznosi ukupno 3.888,41 € (tri hiljade osamstotina osamdeset osam eura i 41/100), a koja je utvrđena Procjenom zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 04.03.2026.g (četvrtog marta dvije hiljade dvadeset šeste).
Cjelokupna kupoprodajna cijena u iznosu od 3.888,41 € (tri hiljade osamstotina osamdeset osam eura i 41/100) isplatiće se na račun prodavcu broj 535-50723936-28 kod Prve banke CG AD Podgorica u 120 (stotinu dvadeset) jednakih mjesečnih rata, gdje mjesečna rata iznosi 32,41€ (trideset dva eura i 41/100).

Notar je poučio kupca na mogućnost njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjelošću plaćanja cijene kao što je ugovaranje i upisivanje predbilježbe u katastru prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbilježba osigurava kupca, zatim na mogućnost ugovaranja isplate cijene na notarev povjerenički račun za druge osobe i njenu isplatu sa tog računa prodavcu tek kada se kupac uknjiži u katastru kao vlasnik ili kad predbilježi vlasništvo, te ga je upozorio na rizike i posledice kojima se izlaže i slučaju suprotnog postupanja, pa je kupac pored toga izjavio da plaćanje cijene dospijeva na način kako je to unaprijed ugovoreno I da ne želi ugovaranje naprijed naznačenih mjera osiguranja.

Notar je podučio prodavca mogućnostima njihovog osiguranja u vezi sa dospjelošću plaćanja cijene, kao što je pristajanje kupca na izvršenje bez odlaganja na predmetu prodaje i na cjelokupnoj imovini za iznos neplaćene cijene i sporednih potraživanja, deponovanje cijene na notarski račun za stranke, davanje saglasnosti za prenos prava svojine odmah u ugovoru, uz istovremeni nalog notaru da izdaje samo izvode otpravaka, ovjerenih prepisa i prepisa koji neće sadržavati saglasnost za prenos prava svojine do isplate cijene, zatim mogućnost davanja saglasnosti za prenos prava svojine na kupca u posebnoj ispravi, koja će biti predate kupcu kada se isplati cjelokupna cijena, te ih upozorio na posljedice suprotnog postupanja.

Nakon upozorenja notara stanke izjavljuju da ne žele ništa od navedenog.

IV ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke prodate stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Nedostatak za koji Prodavac odgovara postoji, ako prodata nepokretna stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu i ako nema svojstva za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja.

Kupac izjavljuje da je vidio predmetnu nepokretnost, da je izvršio uobičajen pregled, te da predmetnu nepokretnost kupuje u viđenom stanju i bez ikakvih primjedbi.

Notar je stranke upozorio i na okolnost da je Kupac dužan, ukoliko poslije prijema stvari od Prodavaca (predaje u posjed) otkrije da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao uočiti redovnim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), da obavijesti Prodavca o postojanju tog nedostatka u roku od osam dana od dana kad je nedostatak otkrio.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da u određenom roku obavijesti Prodavca o postojanju nedostatka, ako je taj nedostatak bio poznat Prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prodavac garantuje Kupcu, da je predmetna nepokretnost isključivo njegova svojina; da ima pravo raspolaganja bez ograničenja; da nepokretnost nema stvarnih i pravnih tereta, kako uknjiženih, tako i neuknjiženih, koji bi se mogli pojaviti prije ili nakon upisa Kupca, kao vlasnika nepokretnosti kod Uprave za nekretnine; da na nepokretnosti treća lica ne polažu pravo preče kupovine, niti bilo koje drugo stvarno ili obligaciono pravo; da nepokretnost nije pod zabranom raspolaganja, da ne postoje zakonska, sudska, ugovorena ili na drugi način ustanovljena ograničenja za prenos prava svojine na predmetnoj nepokretnosti; da nepokretnost nije predmet sudskog, ili upravnog spora, da ne postoji osnov za pokretanje takvih postupaka, da na nepokretnosti ne postoje registrovane ili neregistrovane službenosti, da sačinjavanje ovog ugovora nije u suprotnosti sa drugim ranije zaključenim poslovima, niti obavezama po bilo kom osnovu, te da u vezi ove nepokretnosti nije zaključen ugovor, niti bilo koji drugi pravni posao, čije bi dejstvo moglo nastupiti nakon zaključenja ovog ugovora.

Prodavac se obavezuje da će u zakonskom roku štiti Kupca od svih trećih lica i da će Kupcu nadoknaditi sve troškove i eventualnu štetu ako bi se naknadno utvrdio neki od navedenih tereta.

V PRELAZ POSJEDA, KORISTI, TERETA I OPASNOSTI

Prolaz posjeda, koristi, tereta i opasnosti prelaze na kupca momentom potpisa ovog ugovora.

VI UKNJIŽBA

Prodavac neopozivo i bezuslovno odobrava i zahtijeva, da se u korist kupca, na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg učešća i odobrenja Kupac može uknjižiti u Katastru nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1 dijela na nepokretnostima iz lista nepokretnosti 1166 KO Pljevlja, a bliže opisanim u tački I ovog ugovora.

VII ODOBRENJA I PRAVO PREČE KUPOVINE

U konkretnom slučaju ispitavši sve okolnosti, notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe dodatnim odobrenjima. Takođe ne postoji zakonsko pravo preče kupovine, niti je upisano ugovorno pravo preče kupovine. Prodavac istovremeno izjavljuje da ne postoji neupisano pravo preče kupovine.


VIII POUKE I UPOZORENJA ZA UGOVOR O PRODAJI

Notar je stranke poučio i upozorio na sledeće:

- da se pravo svojine stiče upisom u katastar nepokretnosti;
- na opasnost od Upisa zakonske hipoteke, ukoliko Prodavac nije izmirio poreske obaveze. S tim u vezi stranke izjavljuju da ne traže naprijed navedenu Potvrdu, prihvatajući sve rizike i posledice u vezi toga.
- Notar je upozorio stranke na zakonske odredbe o prekomjernom oštećenju i to da ako između obaveza ugovornih strana u dvostranom obaveznom ugovoru je postojala u vrijeme zaključenja ugovora očigledna nesrazmjera, oštećena strana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati, da će ugovor ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrijednosti i da odricanje unaprijed od ovog prava nema pravnog dejstva. Stranke izjavljuje da su to razumjele i da prihvataju sve rizike i posledice u vezi toga.
- Notar upozorava stranke da će primjerak Ugovora dostaviti Upravi za nekretnine i Poreskoj Upravi.

D.P

12



- Notar je upozorio stranke da su dužne u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora da podnesu prijavu Poreskoj upravi radi obračuna poreza na promet nepokretnosti.
- da je imalac prava na nepokretnosti dužan da podnese zahtjev za upis prava svojine i drugih prava na nepokretnosti koja se upisuju u katastar nepokretnosti na osnovu člana 13a Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, te stranke izjavljuju da ovlašćuju notara da u ime njih podnese nadležnom katastru zahtjev za upis u katastar ovog ugovora i stranke su upoznate sa naknadom u vezi toga.
- Na zahtjev stranaka izdaje se otpravak bez priloga, a koji se nalaze u arhivi ovog notara pod poslovnim oznakom ovog ugovora.

IX POTRAŽIVANJE KOJE SE OBEZBJEĐUJE

Potraživanje koje se obezbeđuje ovim ugovorom je kupoprodajna cijena nepokretnosti iz tačke III ovog ugovora, gdje hipotekarni povjerilac – prodavac ima ustanovljeno potraživanje prema hipotekarnom dužniku – kupcu, u iznosu od 3.888,41 € (tri hiljade osamstotina osamdeset osam eura i 41/100) koje se ima isplatiti u roku od 120 (stotinu dvadeset) jednakih mjesečnih rata, gdje mjesečna rata iznosi 32,41€ (trideset dva eura i 41/100) i zakonskih zatezних kamata u slučaju podanja kupca u docnju.

X PREDMET HIPOTEKE

Opterećuje se sledeća nepokretnost:

Uvidom u Izvod lista nepokretnosti 1166 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja izdate na dan sačinjavanja ovog ugovora, koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je pročitani i koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u:

“A” listu predmetnog lista nepokretnosti nepokretnost označena kao katastarska parcela 5404/2 ul. S.Kovačevića dvorište površine 155m², broj zgrade I porodična stambena zgrada površine 84m², katastarska parcela 5404/15 ul. S.Kovačevića dvorište u površini 18m².

“B” listu predmetnog lista nepokretnosti upisana je Crna Gora osnov prava svojina 1/1, raspolaganje 1/1 Opština Pljevlja.

“G” listu predmetnog lista nepokretnosti na predmetnim nepokretnostima nema tereta i ograničenja.

XI USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE

Hipotekarni dužnik i povjerilac su saglasni da se u korist opštine Pljevlja (u daljem tekstu, Hipotekarni povjerilac) za naprijed naznačeno potraživanje iz tačke IX ovog ugovora, uz sporedne činidbe, uspostavi hipoteka na nepokretnosti označenoj u tački X ovog ugovora na način što se uspostavlja hipoteka na dijelu 1/1 iz lista nepokretnosti 1166 KO Pljevlja.

Hipotekarni dužnik je saglasan da se ugovori zabrana otuđenja i opterećenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca na predmetu prodaje, a koja će se upisati u „G“ list predmetnih listova nepokretnosti.

Uvidom u Procjenu zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 04.03.2026.g (četvrtog marta dvije hiljade dvadeset šeste) utvrđeno je da je vrijednost predmetne nepokretnosti 3.888,41 € (tri hiljade osamstotina osamdeset osam eura i 41/100), a što ugovorne strane bezuslovno odobravaju procjenu. Nalaz i mišljenje nakon što je pročitano priložen je uz izvornik ovog ugovora.







XII PRISTAJANJE NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA

Hipotekarni dužnik u vezi sa svim obavezama plaćanja obezbjeđenog potraživanja, po osnovu ovog ugovora, navedenim u tački IX ovog ugovora, izričito pristaje na izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja, na osnovu ovog notarskog zapisa, a u pogledu nepokretnosti iz tačke X ovog ugovora, opterećenih ovom hipotekom na taj način da je prinudno izvršenje hipoteke dopušteno protiv svakodobnog vlasnika tih nepokretnosti.

Izvršni otpis ovog notarskog zapisa će biti izdat hipotekarnom povjeriocu na njegov zahtjev, a sa ispravama koje dokazuju da korisnik kredita ne ispunjava u ugovorenim rokovima svoje obaveze iz Ugovora o kreditu navedenog u tački I ovog ugovora.

Notar je upozorio hipotekarnog dužnika da se podvrgao neposrednom prinudnom izvršenju bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja i objasnio mu pravne posljedice takve izjave, pa je, i pored toga hipotekarni dužnik pristao na takvo neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja.

XIII PRAVA HIPOTEKARNOG DUŽNIKA

Hipotekarni dužnik ima pravo da nepokretnost opterećenu hipotekom drže i upotrebljavaju prema njenoj uobičajenoj namjeni i da je izdaju u zakup, ali nemaju pravo da otuđuju ili opterećuju predmetnu nepokretnost, bez pismene saglasnosti hipotekarnog povjerioca.

XIV OBAVEZE HIPOTEKARNIH DUŽNIKA

Hipotekarni dužnici su dužni čuvati nepokretnost opterećenu hipotekom sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina, u protivnom odgovaraju hipotekarnom povjeriocu za štetu koja nastane kršenjem ove obaveze.

Hipotekarni dužnici su dužni obavijestiti hipotekarnog povjerioca o svim promjenama koje nastanu na nepokretnosti, a naročito o pogoršavanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti, u protivnom odgovaraju za prouzrokovanu štetu.

XV IZJAVE ZA KNJIŽENJE (CLAUSULA INTABULANDI) ZA UPIS HIPOTEKE

Hipotekarni dužnik i povjerilac, nakon svog upisa kao nosioca prava svojine, saglasni su i neopozivo odobravaju da se u korist prodavca kao hipotekarnog povjerioca istovremeno upiše hipoteka u „G“ listu lista nepokretnosti bliže opisanim u tački X.


Da se u „G“ listu lista nepokretnosti bliže opisanim u tački X na predmetu hipoteke upiše zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja predmetne nepokretnosti bez pismene saglasnosti hipotekarnog povjerioca.

Zatim, upiše zabilježba izjave hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja, na osnovu ovog notarskog zapisa, na taj način da je prinudno izvršenje hipoteke dopušteno protiv svakodobnog vlasnika nepokretnosti označenih u listu nepokretnosti bliže opisanim u tački X na predmetu hipoteke.

XVI EKSTENZIVNOST HIPOTEKE

Ugovorne strane se izričito saglašavaju da se u slučaju povećanja vrijednosti nepokretnosti koje su predmet ove hipoteke za vrijeme trajanja hipoteke, hipoteka odnosi i na poboljšanje istih, a sve u skladu sa čl.309 st.2 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list CG“br.19/09)

82



D. R

(ekstenzivnost hipoteke)-----

XVII NAČIN NAMIRENJA-----

Ako hipotekarni dužnik, kupac ne izvrši obavezu iz ugovora o prodaji obezbjedenog ovom hipotekom, u slučaju da obezbjedeno potraživanja ne bude namireno u roku dospelosti, odnosno ukoliko dospelice potraživanja nastupi prije roka dospelosti predviđenog ugovorom, hipotekarni dužnik ovlašćuje povjerioca da isto, uvećano za kamate i ostala sporedna potraživanja, može namiriti vanskudskom, sudskom ili prodajom putem javnog izvršitelja u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbjedenju ("Sl. list CG" broj 36/11) i Zakona o svojinsko-pravnim odnosima (Sl. List CG br. 19/09). Vanskudska prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem koju će sprovesti ovlašćeni advokat povjerioca, odnosno javni izvršitelj, advokatska kancelarija ili registrirana agencija za promet nepokretnosti koju će imenovati hipotekarni povjerilac.-----
 Notar je upozorio i poučio stranke da bi bilo cjelishodno da se u ovom zapisu imenuju lica koja će sprovesti vanskudsku prodaju, kao i procjenu vrijednosti nepokretnosti tom prilikom, pa stranka izjavljuje da to ne želi prihvatajući sve rizike i posledice toga.-----

XVIII LICE OVLAŠĆENO ZA PRIJEM POŠTE U IME HIPOTEKARNOG DUŽNIKA-----

Hipotekarni dužnik izričito pristaje da se sva pismena od strane hipotekarnog povjerioca upućuju na adresu hipotekarnog dužnika, te da se danom dostave smatra dan predaje pismena na poštu, ukoliko hipotekarni dužnik pismenim putem ne obavijesti hipotekarnog povjerioca o promjeni adrese.-----

XIX POUKE I UPOZORENJA KOJA SE ODOSE NA HIPOTEKU-----

Notar je stranke upozorio i poučio o sljedećem:-----

1. da se hipoteka stiče tek upisom u kod Uprave za nekretnine;-----
 2. da Hipotekarni povjerilac, u slučaju da Hipotekarni dužnik ne izvrši o dospelosti obaveze koje ima iz Ugovora o prodaji, ima pravo da pokrene postupak namirenja potraživanja u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima, Zakonom o izvršenju i obezbjedenju, te drugim važećim propisima u Crnoj Gori;-----

3. da ova hipoteka proizvodi pravno dejstvo, sve do izmirenja svih obaveza Hipotekarnog, te da naknadna izjava Hipotekarnog dužnika ne može umanjiti ili ograničiti obaveze Hipotekarnog dužnika, utvrđene ovim Ugovorom;-----

4. da je Hipotekarni dužnik, u obavezi da čuva hipotekovanu nepokretnost sa pažnjom dobrog domaćina, te o svim promjenama, a naročito pogoršanju njenog stanja ili gubljenju vrijednosti, obavijesti Hipotekarnog povjerioca, te na posljedice suprotnog ponašanja, koje se odnose na prouzrokovanu štetu;-----

5. da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra nepokretnosti, u skladu sa zakonom, te da je Hipotekarni povjerilac dužan u roku od 8 (osam) dana, nakon prestanka hipoteke, Hipotekarnom dužniku, izdati potvrdu o prestanku hipoteke, dok Hipotekarni dužnik ima pravo, da na osnovu takve potvrde-brisovne izjave, podnese katastru nepokretnosti zahtjev za brisanje hipoteke.-----

XX PRIMJENA ZAKONA I NADLEŽNOST SUDA-----

Na sva prava i obaveze ugovornih strana koja nijesu uređena ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Sl. list CG“ br.19/09) i Zakona o izvršenju i obezbjedenju (SL. list 14/11).-----

U slučaju spora u vezi sa ovim ugovorom nadležan je sud u Pljevljima.-----

XXI TROŠKOVI I POREZI-----

Notar je poučio stranke da troškove u vezi sa ovim notarskim zapisom, odgovaraju solidarno i da mogu drukčije ugovoriti, pa nakon toga, stranke izjavljuju da troškove ovog notarskog zapisa, troškove prenosa svojine i druge troškove u vezi sa tim, snosi kupac.-----

XXII OVLAŠĆENJA NOTARA-----

D. R

R



Stranko su saglasne da će notar greške u imenima i brojevima kao druge očigledne greške u planju i računanju, nedostatke u obliku i nesaglasnost otpravka notarskog zapisa sa izvornikom, nakon izdavanja otpravka moći ispraviti u svako doba bez učešća stranaka. Strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak zapisa.

Ako između izvornika i otpravka notarskog zapisa postoji nesaglasnost u pogledu nekog dijela sadržanog u zapisu, strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak sa naznačenjem da se ovim otpravkom zamjenjuje raniji otpravak.

XXIII OTPRAVCI

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju otpravke:

Kupac(1x)

Prodavac(1x)

Uprava za katastar PJ Pljevlja(1x)

Uprava prihoda PJ Pljevlja(1x)

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sledeći način nagrada po tarifnom broju 1.stav 1 u iznosu od 180,00€, tarifni broj 19 u iznosu od 15,00 € sa PDV-om od 21% u iznosu od 40,95€, što ukupno iznosi 235,95€ (dvijestotine trideset pet eura i 95/100) i naplaćena je ;

Notar je strankama pročitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima se uvjerio da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile, da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovoga pravnog posla, da su saglasne sa ovim zapisom, te da ga slobodnom voljom odobravaju, i kako slijedi potpisuju u prisustvu notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

U Pljevljima, 21.04.2026. godine (dvadeset prvog aprila dvije hiljade dvadeset šeste) u 12.00h (dvanaest časova).

PRODAVAC i HIPOTEKARNI POVJERILAC:

OPŠTINA PLJEVLJA,

koju zastupa VD direktora Direkcije za imovinu

gospođa Zlatanić Samiraza

Zlatanić Samiraza


KUPAC i HIPOTEKARNI DUŽNIK:

Danilović Radmilo

Danilović Radmilo

**NOTAR:
DANKO BJEKOVIC**

Danko Bjeković



Ja, NOTAR, Danko Bjeković, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica Boška Buhe bb, potvrđujem da sam ovaj otpравak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je otpравak običan, kojem je priloženo 6 prepisa priloga. Ovaj je otpравak sastavljen za:

1. OPŠTINA PLJEVLJA, Kralia Petra I 48 - Pljevlja PIB 02019868, koju zastupa Direktor Direkcije za imovinu: Zlatanić Samira,

2. Danilović Radmilo,

Izvornik sadrži:

1. Prepis lista nepokretnosti 1166 KO Pljevlja;
2. Izvod iz DUP-a "Dolovi IV" sa kopijom plana;
3. Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 11-421/25-203/10 od 18.03.2026.g;
4. Procjena zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Šubarić Dragana od 04.03.2026.g;
5. Rješenje Notarske komore Crne Gore broj NKCG-PV.10/2026;
6. Lične karte stranaka.

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sledeći način
Notarska nagrada je obračunata tarifnom broju 1NT stav 4 u iznosu od 180,00€, većano po tarifnom broju 19 u iznosu od 15,00€, sa PDV-om 21% u iznosu od 40,95€, što iznosi ukupno 235,95€ i naplaćena je.

Otpравak je izdat za Prodavca

Broj: UZZ-319/2026

U Pljevljima 21.04.2026. godine

